

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
 Cross-St : Aurora Ave N  
 Direction : e/o

Site:  
 Date: 06/27/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 5     | 0        | 1         | 0         | 3         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24  |
| 01:00            | 5     | 0        | 1         | 0         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 02:00            | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 34  |
| 03:00            | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 04:00            | 4     | 0        | 0         | 2         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 05:00            | 12    | 1        | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 3         | 4         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 06:00            | 32    | 1        | 0         | 1         | 6         | 4         | 11        | 2         | 4         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 28  |
| 07:00            | 59    | 0        | 2         | 1         | 8         | 11        | 15        | 7         | 10        | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 08:00            | 47    | 1        | 0         | 3         | 4         | 9         | 8         | 6         | 7         | 5         | 2         | 2         | 0         | 0         | 29  |
| 09:00            | 34    | 2        | 0         | 1         | 5         | 6         | 8         | 6         | 2         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 10:00            | 33    | 1        | 1         | 4         | 3         | 9         | 10        | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 11:00            | 31    | 4        | 1         | 1         | 1         | 9         | 8         | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 26  |
| 12:PM            | 41    | 0        | 2         | 6         | 7         | 3         | 9         | 8         | 2         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 01:00            | 48    | 1        | 1         | 1         | 8         | 9         | 10        | 8         | 4         | 2         | 1         | 3         | 0         | 0         | 28  |
| 02:00            | 55    | 2        | 2         | 8         | 4         | 16        | 9         | 8         | 4         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 03:00            | 54    | 3        | 5         | 2         | 10        | 6         | 12        | 7         | 6         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 04:00            | 49    | 1        | 1         | 9         | 7         | 7         | 8         | 7         | 3         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 05:00            | 64    | 2        | 8         | 3         | 8         | 13        | 14        | 9         | 3         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 06:00            | 46    | 1        | 2         | 0         | 5         | 9         | 9         | 9         | 5         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 07:00            | 41    | 1        | 2         | 3         | 1         | 6         | 7         | 8         | 9         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 29  |
| 08:00            | 37    | 3        | 2         | 6         | 3         | 7         | 5         | 5         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 09:00            | 40    | 3        | 4         | 7         | 6         | 3         | 9         | 2         | 4         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 10:00            | 26    | 0        | 1         | 4         | 2         | 2         | 5         | 5         | 4         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 30  |
| 11:00            | 3     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| Daily Totals     | 770   | 27       | 36        | 65        | 93        | 132       | 162       | 105       | 82        | 43        | 16        | 8         | 0         | 1         | 28  |
| Percent of Total |       | 3.5      | 4.7       | 8.4       | 12.1      | 17.1      | 21.0      | 13.6      | 10.6      | 5.6       | 2.1       | 1.0       | 0.0       | 0.1       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.4 | 23.6 | 28.4 | 32.9 | 33.8 |

10 MPH Pace Speed : 24 - 34  
 Number in pace : 574  
 % in pace : 74.5

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
 Percentage : 96.5 33.1 0.1  
 Totals : 743 255 1

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 06/28/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 01:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 02:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 03:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 04:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 05:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 06:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 07:00            | 2     | 0        | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 23  |
| 08:00            | 3     | 1        | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 09:00            | 3     | 2        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 10:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 11:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 12:PM            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 01:00            | 1     | 1        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 02:00            | 2     | 1        | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 03:00            | 2     | 2        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 04:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 05:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 06:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 07:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 08:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 09:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 10:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 11:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| Daily            | 18    | 7        | 3         | 7         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -   |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 38.9     | 16.7      | 38.9      | 0.0       | 5.6       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       |     |

|                   |     |     |      |      |      |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10% | 15% | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 6.4 | 9.1 | 21.3 | 23.7 | 24.0 |

10 MPH Pace Speed : 20 - 30  
Number in pace : 11  
% in pace : **61.1**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 61.1 0.0 0.0  
Totals : 11 0 0

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 06/29/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 01:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 02:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 03:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 04:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 05:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 06:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 07:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 08:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 09:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 10:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 11:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 12:PM            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 01:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 02:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 03:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 04:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 05:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 06:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 07:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 08:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 09:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 10:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 11:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| Daily            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       |     |

|                   |     |     |      |      |      |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10% | 15% | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 6.4 | 9.1 | 21.3 | 23.7 | 24.0 |

10 MPH Pace Speed : 20 - 30  
Number in pace : 11  
% in pace : **61.1**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 61.1 0.0 0.0  
Totals : 11 0 0

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 06/30/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 01:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 02:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 03:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 04:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 05:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 06:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 07:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 08:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 09:00            | 22    | 2        | 0         | 2         | 7         | 4         | 1         | 2         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 10:00            | 38    | 1        | 1         | 1         | 11        | 7         | 7         | 4         | 4         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 11:00            | 50    | 0        | 3         | 5         | 7         | 3         | 10        | 13        | 5         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 28  |
| 12:PM            | 49    | 0        | 4         | 2         | 7         | 10        | 13        | 8         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 01:00            | 49    | 3        | 3         | 3         | 11        | 8         | 7         | 8         | 3         | 0         | 0         | 2         | 1         | 0         | 27  |
| 02:00            | 57    | 1        | 2         | 5         | 10        | 12        | 14        | 8         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 03:00            | 57    | 1        | 5         | 6         | 9         | 13        | 13        | 1         | 3         | 3         | 0         | 1         | 1         | 1         | 27  |
| 04:00            | 69    | 5        | 0         | 3         | 7         | 13        | 20        | 9         | 7         | 2         | 2         | 0         | 0         | 1         | 28  |
| 05:00            | 75    | 2        | 1         | 6         | 13        | 19        | 19        | 5         | 4         | 5         | 0         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 06:00            | 65    | 1        | 1         | 8         | 6         | 5         | 18        | 10        | 7         | 6         | 2         | 0         | 1         | 0         | 29  |
| 07:00            | 45    | 1        | 0         | 6         | 3         | 9         | 9         | 9         | 5         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 08:00            | 35    | 3        | 1         | 4         | 2         | 8         | 10        | 4         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 09:00            | 20    | 1        | 1         | 1         | 3         | 5         | 7         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 10:00            | 27    | 0        | 2         | 3         | 2         | 5         | 9         | 2         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 11:00            | 14    | 0        | 1         | 0         | 2         | 5         | 3         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| Daily            | 672   | 21       | 25        | 55        | 100       | 126       | 160       | 85        | 54        | 27        | 8         | 6         | 3         | 2         | 27  |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 3.1      | 3.7       | 8.2       | 14.9      | 18.8      | 23.8      | 12.6      | 8.0       | 4.0       | 1.2       | 0.9       | 0.4       | 0.3       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.8 | 24.0 | 28.1 | 32.0 | 33.2 |

10 MPH Pace Speed : 22 - 32  
Number in pace : 526  
% in pace : **78.3**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 96.9 27.5 0.7  
Totals : 651 185 5

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 07/01/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 5     | 0        | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 01:00            | 6     | 0        | 0         | 0         | 2         | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 02:00            | 9     | 0        | 0         | 0         | 0         | 3         | 1         | 0         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| 03:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 04:00            | 4     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 05:00            | 4     | 0        | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 06:00            | 9     | 0        | 0         | 1         | 1         | 2         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 07:00            | 17    | 0        | 1         | 2         | 1         | 4         | 4         | 3         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 08:00            | 17    | 1        | 0         | 1         | 0         | 6         | 3         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 09:00            | 36    | 0        | 1         | 1         | 8         | 4         | 4         | 7         | 6         | 4         | 0         | 1         | 0         | 0         | 29  |
| 10:00            | 34    | 1        | 2         | 6         | 8         | 8         | 5         | 2         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 26  |
| 11:00            | 63    | 0        | 3         | 9         | 10        | 12        | 16        | 6         | 4         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 12:PM            | 48    | 3        | 0         | 7         | 6         | 8         | 11        | 4         | 2         | 3         | 4         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 01:00            | 64    | 2        | 4         | 2         | 9         | 9         | 17        | 12        | 8         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 02:00            | 45    | 4        | 1         | 3         | 5         | 9         | 12        | 5         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 03:00            | 46    | 1        | 2         | 4         | 17        | 1         | 5         | 8         | 5         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 27  |
| 04:00            | 52    | 0        | 3         | 2         | 10        | 10        | 13        | 8         | 3         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 28  |
| 05:00            | 51    | 2        | 1         | 4         | 5         | 7         | 10        | 10        | 5         | 5         | 1         | 0         | 0         | 1         | 29  |
| 06:00            | 44    | 2        | 1         | 4         | 10        | 5         | 10        | 6         | 3         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 28  |
| 07:00            | 23    | 1        | 1         | 4         | 0         | 4         | 2         | 7         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 08:00            | 37    | 0        | 0         | 2         | 4         | 7         | 10        | 8         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 09:00            | 23    | 1        | 3         | 3         | 4         | 2         | 3         | 4         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 10:00            | 23    | 0        | 0         | 1         | 5         | 3         | 6         | 6         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 11:00            | 11    | 0        | 0         | 1         | 2         | 4         | 2         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| Daily Totals     | 672   | 18       | 25        | 57        | 110       | 109       | 141       | 108       | 56        | 30        | 11        | 5         | 0         | 2         | 27  |
| Percent of Total |       | 2.7      | 3.7       | 8.5       | 16.4      | 16.2      | 21.0      | 16.1      | 8.3       | 4.5       | 1.6       | 0.7       | 0.0       | 0.3       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.9 | 24.0 | 28.2 | 32.1 | 33.3 |

10 MPH Pace Speed : 22 - 32  
Number in pace : 525  
% in pace : 78.1

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 97.3 31.5 0.3  
Totals : 654 212 2

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 07/02/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 8     | 0        | 0         | 2         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 01:00            | 4     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 02:00            | 3     | 0        | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 03:00            | 2     | 0        | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 04:00            | 3     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 05:00            | 3     | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 06:00            | 5     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 07:00            | 12    | 0        | 1         | 1         | 2         | 1         | 7         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 08:00            | 18    | 1        | 1         | 3         | 3         | 3         | 2         | 3         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 09:00            | 54    | 3        | 2         | 5         | 11        | 10        | 6         | 11        | 3         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 10:00            | 47    | 1        | 3         | 8         | 5         | 10        | 8         | 7         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 11:00            | 40    | 3        | 5         | 0         | 5         | 6         | 5         | 4         | 6         | 4         | 0         | 1         | 1         | 0         | 27  |
| 12:PM            | 38    | 2        | 3         | 2         | 3         | 9         | 9         | 3         | 5         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 01:00            | 41    | 1        | 2         | 3         | 8         | 6         | 11        | 4         | 5         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 02:00            | 50    | 1        | 4         | 2         | 7         | 8         | 16        | 7         | 1         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 03:00            | 48    | 0        | 1         | 1         | 9         | 11        | 11        | 9         | 6         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 04:00            | 34    | 0        | 2         | 1         | 3         | 5         | 8         | 8         | 3         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 05:00            | 36    | 1        | 2         | 7         | 7         | 5         | 5         | 7         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 06:00            | 32    | 0        | 2         | 2         | 4         | 10        | 6         | 4         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 07:00            | 18    | 0        | 0         | 2         | 1         | 6         | 1         | 6         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 08:00            | 17    | 1        | 1         | 1         | 1         | 2         | 4         | 3         | 3         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 28  |
| 09:00            | 21    | 1        | 1         | 1         | 4         | 4         | 4         | 5         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 10:00            | 13    | 0        | 0         | 1         | 1         | 2         | 2         | 4         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 11:00            | 4     | 0        | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| Daily            | 551   | 15       | 31        | 46        | 79        | 99        | 112       | 90        | 50        | 20        | 5         | 3         | 1         | 0         | 27  |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 2.7      | 5.6       | 8.3       | 14.3      | 18.0      | 20.3      | 16.3      | 9.1       | 3.6       | 0.9       | 0.5       | 0.2       | 0.0       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.4 | 23.6 | 28.1 | 31.9 | 33.0 |

10 MPH Pace Speed : 24 - 34  
Number in pace : 430  
% in pace : **78.0**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**  
Percentage : 97.3 30.7 0.2  
Totals : 536 169 1

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 07/03/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 6     | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 01:00            | 3     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 02:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 03:00            | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 04:00            | 3     | 0        | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 05:00            | 6     | 0        | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 06:00            | 22    | 2        | 1         | 5         | 4         | 3         | 2         | 4         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 07:00            | 29    | 1        | 2         | 2         | 2         | 6         | 7         | 8         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 08:00            | 32    | 0        | 1         | 2         | 5         | 6         | 7         | 3         | 5         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 09:00            | 30    | 0        | 1         | 4         | 3         | 5         | 6         | 4         | 3         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 10:00            | 26    | 0        | 0         | 2         | 3         | 9         | 2         | 4         | 2         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 29  |
| 11:00            | 39    | 2        | 4         | 4         | 5         | 9         | 7         | 5         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 12:PM            | 48    | 1        | 1         | 1         | 8         | 8         | 10        | 8         | 7         | 2         | 1         | 0         | 1         | 0         | 28  |
| 01:00            | 42    | 3        | 3         | 1         | 12        | 8         | 10        | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 02:00            | 51    | 1        | 6         | 8         | 8         | 12        | 6         | 6         | 3         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 26  |
| 03:00            | 49    | 0        | 2         | 4         | 6         | 4         | 13        | 10        | 7         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 04:00            | 69    | 0        | 1         | 6         | 14        | 17        | 11        | 10        | 6         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 05:00            | 59    | 1        | 3         | 10        | 7         | 10        | 11        | 2         | 11        | 3         | 0         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 06:00            | 47    | 0        | 2         | 4         | 7         | 8         | 6         | 9         | 7         | 2         | 1         | 0         | 0         | 1         | 29  |
| 07:00            | 33    | 0        | 1         | 4         | 7         | 8         | 7         | 4         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 08:00            | 36    | 1        | 5         | 2         | 5         | 7         | 6         | 6         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 09:00            | 24    | 0        | 2         | 2         | 4         | 8         | 3         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 10:00            | 14    | 0        | 1         | 1         | 1         | 2         | 3         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 11:00            | 6     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| Daily Totals     | 677   | 12       | 38        | 64        | 105       | 132       | 121       | 93        | 72        | 26        | 9         | 3         | 1         | 1         | 27  |
| Percent of Total |       | 1.8      | 5.6       | 9.5       | 15.5      | 19.5      | 17.9      | 13.7      | 10.6      | 3.8       | 1.3       | 0.4       | 0.1       | 0.1       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.6 | 23.6 | 27.8 | 32.3 | 33.3 |

10 MPH Pace Speed : 24 - 34  
Number in pace : 523  
% in pace : 77.3

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 98.2 30.3 0.3  
Totals : 665 205 2

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 07/04/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 5     | 0        | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 29  |
| 01:00            | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 32  |
| 02:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24  |
| 03:00            | 4     | 1        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24  |
| 04:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 05:00            | 3     | 0        | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 06:00            | 5     | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 07:00            | 9     | 1        | 0         | 0         | 4         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 08:00            | 14    | 1        | 1         | 2         | 2         | 1         | 3         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 09:00            | 17    | 0        | 1         | 2         | 4         | 2         | 4         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 10:00            | 29    | 2        | 1         | 1         | 4         | 5         | 7         | 7         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 11:00            | 33    | 0        | 1         | 5         | 3         | 3         | 7         | 6         | 5         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 12:PM            | 34    | 1        | 0         | 0         | 4         | 7         | 11        | 4         | 5         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 01:00            | 35    | 0        | 1         | 4         | 6         | 8         | 5         | 4         | 5         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 02:00            | 40    | 0        | 1         | 6         | 2         | 9         | 3         | 7         | 8         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 03:00            | 44    | 2        | 3         | 7         | 6         | 8         | 7         | 6         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 04:00            | 28    | 1        | 1         | 2         | 6         | 3         | 3         | 6         | 6         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 05:00            | 32    | 0        | 3         | 3         | 6         | 6         | 6         | 4         | 1         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 06:00            | 34    | 2        | 3         | 0         | 4         | 9         | 7         | 5         | 3         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 07:00            | 39    | 1        | 0         | 2         | 7         | 14        | 8         | 4         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 08:00            | 21    | 2        | 0         | 2         | 6         | 0         | 3         | 7         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 09:00            | 21    | 1        | 2         | 2         | 4         | 3         | 4         | 1         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 10:00            | 24    | 0        | 1         | 2         | 4         | 6         | 4         | 6         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 11:00            | 15    | 0        | 0         | 0         | 1         | 6         | 4         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| Daily Totals     | 493   | 15       | 20        | 42        | 77        | 95        | 89        | 76        | 49        | 21        | 7         | 1         | 1         | 0         | 27  |
| Percent of Total |       | 3.0      | 4.1       | 8.5       | 15.6      | 19.3      | 18.1      | 15.4      | 9.9       | 4.3       | 1.4       | 0.2       | 0.2       | 0.0       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 22.7 | 23.9 | 28.0 | 32.2 | 33.2 |

10 MPH Pace Speed : 24 - 34  
Number in pace : 386  
% in pace : 78.3

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 97.0 31.4 0.2  
Totals : 478 155 1

# City of Shoreline

Public Works - Traffic Service

17544 Midvale Ave N

Location : N 192 St  
Cross-St : Aurora Ave N  
Direction : e/o

Site:  
Date: 07/05/06

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 14    | 0        | 0         | 3         | 1         | 4         | 3         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 01:00            | 4     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 02:00            | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 03:00            | 4     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 04:00            | 3     | 1        | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20  |
| 05:00            | 10    | 0        | 0         | 0         | 1         | 2         | 3         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 06:00            | 28    | 1        | 1         | 3         | 4         | 4         | 5         | 5         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 07:00            | 44    | 0        | 0         | 2         | 6         | 9         | 11        | 6         | 5         | 3         | 1         | 1         | 0         | 0         | 29  |
| 08:00            | 45    | 0        | 0         | 1         | 7         | 10        | 10        | 6         | 7         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 09:00            | 35    | 1        | 1         | 2         | 7         | 7         | 6         | 7         | 2         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 10:00            | 45    | 0        | 2         | 6         | 15        | 8         | 6         | 2         | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 26  |
| 11:00            | 39    | 0        | 1         | 2         | 7         | 9         | 11        | 6         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 28  |
| 12:PM            | 31    | 0        | 4         | 3         | 4         | 6         | 9         | 1         | 2         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 01:00            | 55    | 1        | 3         | 3         | 8         | 6         | 14        | 10        | 6         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 02:00            | 48    | 4        | 4         | 5         | 10        | 8         | 4         | 6         | 5         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25  |
| 03:00            | 54    | 1        | 1         | 7         | 10        | 15        | 8         | 4         | 7         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 04:00            | 53    | 2        | 1         | 4         | 10        | 5         | 17        | 6         | 3         | 4         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 05:00            | 60    | 0        | 1         | 9         | 7         | 8         | 15        | 13        | 5         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 06:00            | 59    | 1        | 1         | 5         | 9         | 10        | 13        | 12        | 3         | 5         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 07:00            | 37    | 0        | 2         | 5         | 6         | 6         | 9         | 6         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 08:00            | 17    | 0        | 0         | 1         | 5         | 7         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| 09:00            | 35    | 0        | 0         | 6         | 7         | 6         | 7         | 3         | 3         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 27  |
| 10:00            | 14    | 1        | 0         | 1         | 2         | 2         | 3         | 1         | 1         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 11:00            | 10    | 0        | 1         | 2         | 1         | 2         | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| Daily            | 746   | 13       | 23        | 71        | 128       | 136       | 158       | 101       | 69        | 37        | 5         | 5         | 0         | 0         | 27  |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 1.7      | 3.1       | 9.5       | 17.2      | 18.2      | 21.2      | 13.5      | 9.2       | 5.0       | 0.7       | 0.7       | 0.0       | 0.0       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 23.1 | 24.1 | 28.0 | 32.1 | 33.2 |

10 MPH Pace Speed : 22 - 32  
Number in pace : 594  
% in pace : 79.6

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 98.3 29.1 0.0  
Totals : 733 217 0